

Crna Gora
SKUPŠTINA CRNE GORE
-Odbor za ekonomiju, finansije i budžet-
Broj: 09-1/25-5/3
EPA 528 XXVIII
Podgorica, 25. jul 2025. godine

SKUPŠTINI CRNE GORE

Na osnovu člana 69 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Odbor za ekonomiju, finansije i budžet, sa 75. sjednice održane 25. jula 2025. godine, podnosi

IZVJEŠTAJ

o razmatranju **PREDLOGA ZAKONA O KREDITNO-GARANTNOM FONDU CRNE GORE**

Odbor se, kroz uvodno izlaganje predstavnice predlagača zakona, upoznao da je osnovni razlog za predlaganje zakona o Kreditno-garantnom fondu Crne Gore, a koji će se po prvi put primjenjivati u finansijskom sistemu države, da se malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i fizičkim licima koja obavljaju privrednu djelatnost povećanje pristupa finansijama, a u cilju unapređenja privrednog razvoja Crne Gore. Saopšteno je da je namjena Kreditno-garantnog fonda da se nosi sa izazovima sa kojima se ovi subjekti suočavaju u poslovanju kroz pružanje djelimičnih garancija za kredite koje odobravaju komercijalne banke, čime se povećava kreditni plasman banka uz manjeni rizik kreditirana i aktivira poslovna sposobnost subjekata koji su bili rizična grupa zbog izostanka kolateral. Zatim, da je posebnu ulogu u osnoivanju Fonda imala Evropska banka za obnovu i razvoj koja je pružila tehničku podršku u izradi zakonskog rješenja čime su uzete najbolje prakse, nacionalna regulativa i specifičnosti poslovnog i finansijskog sektora države.

Na Odboru je, prema navodima predstavnice predlagača, konstatovano da će se primjenom ovih rješenja odobravati krediti koji se ne bi mogli odobriti bez usluga Fonda, da je poseban fokus stavljen na nezavisnost Fonda koji će odobravati garancije preko sopstvenog upravljačkog informacionog sistema povezanog sa komercijalnim bankama, kao i da će se garancije izdavati u iznosu do 50% neotplaćene glavnice i u posebnim ekonomskih situacijama do 80%, a ukupan garantovani iznos ne može preći 2,5% kapitala Fonda niti iznos od 250.000 eura za pojedinačnog korisnika.

Tokom kraće rasprave, poslanici su pozitivno ocijenili namjeru predloženog zakona i iskazali zadovoljstvo što se ideja o kreditno-garantnom fondu, koja je postojala još davno, konačno sada realizuje. Pojedini poslanici su iskazali mišljenje da ovaj Fond treba posmatrati kao novi, dodatni, mehanizam koji bi trebalo povezati sa budućim osnivanjem državnog stambenog fonda, a u cilju rješavanja stambenih problema građana koja se tiču dostupnosti kreditnih sredstava u te svrhe.

U odnosu na pojedina zakonska rješenja zatraženo je dodatno pojašnjenje, posebno u članu 2 u dijelu koji se odnosi na nadležnost CBCG da izdaje dozvole kreditnim institucijama, pa ih je interesovalo da li ima izazova u pogledu Zakona o Razvojnoj banci Crne Gore, odnosno, da se nameće pitanje da li je jednom sistemu potrebna državna razvojna banka i državni kreditno-garantni fond.

U vezi sa odredbama člana 21, koje se odnose na članove Upravnog odbora Fonda, predloženo je, na osnovu ranijih iskustava, da se povećaju godine radnog iskustva koje članovi treba da posjeduju - sa pet na deset godina; i da se dodatno razmisli o preciznijem definisanju uslova za nezavisne članove Upravnog odbora, u članu 22, kako bi se u praksi izbjeglo potencijalno preklapanje oblasti.

Odbor je, nakon izjašnjavanja, sa osam glasova „za“ i jednim glasom „uzdržan“ odlučio da predloži Skupštini da **usvoji** Predlog zakona o Kreditno-garantnom fondu Crne Gore.

Za izvjestioca Odbora na sjednici Skupštine određen je poslanik Mirsad Nurković.

PREDSJEDNIK ODBORA
Boris Mugoša

